

MRHL / WRHL

Muška i Ženska Regionalna Rukometna Liga

DISCIPLINSKI PRAVILNIK

Sezona 2026/27 i nadalje

Podgorica, maj 2026.

GLAVA I

OPŠTE ODREDBE

Član 1. — Predmet Pravilnika

1. Ovim Disciplinskim pravilnikom utvrđuju se disciplinski prekršaji, sankcije i postupak utvrđivanja disciplinske odgovornosti u takmičenjima Muške regionalne rukometne lige (MRHL) i Ženske regionalne rukometne lige (WRHL) (u daljem tekstu: Liga).
2. Pravilnik se primjenjuje na: klubove učesnike, igrače i igračice, trenere i ostala stručna lica, službena lica klubova, kao i navijače u dijelu odgovornosti kluba za njihovo ponašanje.
3. U svim pitanjima koja nijesu izričito uređena ovim Pravilnikom primjenjuju se disciplinska pravila Evropske rukometne federacije (EHF), Statut Lige i opšta načela sportskog prava.

Član 2. — Osnovna načela

1. Disciplinski postupak vodi se na principima zakonitosti, pravičnosti, srazmjernosti i prava na odbranu.
2. Sankcije se izriču srazmjerno težini prekršaja, uz uvažavanje olakšavajućih i otežavajućih okolnosti, ranijih prekršaja i stepena krivice.
3. Niko ne može biti sankcionisan dva puta za isti prekršaj (ne bis in idem), niti za djelo koje u trenutku izvršenja nije bilo predviđeno kao prekršaj.
4. Postupak se sprovodi u razumnom roku, uz garanciju prava lica protiv kojeg se vodi postupak da se izjasni i predloži dokaze.

Član 3. — Nadležni organi

1. U prvom stepenu disciplinski postupak vodi i odluke donosi Disciplinska komisija Lige.
2. U drugom stepenu o žalbama odlučuje Upravni odbor Lige.
3. Odluka Upravnog odbora konačna je u okviru Lige. Lica koja smatraju da su im povrijeđena prava mogu pokrenuti postupak pred Arbitražnim sudom pri nadležnoj sportskoj organizaciji.

GLAVA II

DISCIPLINSKI PREKRŠAJI

Član 4. — Kategorije prekršaja

1. Disciplinski prekršaji dijele se na: lakše prekršaje, teže prekršaje i najteže prekršaje, u skladu sa karakterom djela, posljedicama i stepenom ugrožavanja integriteta takmičenja.
2. Pri ocjeni težine prekršaja uzimaju se u obzir: namjera ili nehat, ponavljanje, posljedice po igrače, organizaciju ili integritet utakmice, kao i držanje učinioca prije, tokom i nakon prekršaja.

Član 5. — Lakši prekršaji

1. Lakši prekršaji obuhvataju naročito: neprimjereno ponašanje na klupi, nesportsko obraćanje sudijama bez vrijeđanja, neispunjavanje organizacionih obaveza manjeg značaja, kašnjenje sa obavezama prema Ligi do 7 dana.
2. Lakši prekršaji obuhvataju i tehničke propuste u dostavljanju dokumentacije, prijavi ekipe, izvještaja sa utakmice i sličnih administrativnih obaveza, kada ne ugrožavaju regularnost takmičenja.

Član 6. — Teži prekršaji

1. Teži prekršaji obuhvataju naročito: vrijeđanje sudija, delegata, protivničkih igrača ili gledalaca; neprimjereno ponašanje publike kluba domaćina; neispunjavanje bezbjednosnih obaveza; nedolazak na utakmicu bez opravdanog razloga.
2. Teži prekršaji obuhvataju i: izazivanje fizičkog sukoba bez ozbiljnijih posljedica, namjerno odbijanje saradnje sa organima Lige, sprečavanje rada sudija, delegata ili Komesara, kao i pružanje netačnih informacija organima Lige.
3. Pod težim prekršajem podrazumijeva se i ponovljeni lakši prekršaj učinjen u istoj sezoni nakon prethodno izrečene sankcije za lakši prekršaj.

Član 7. — Najteži prekršaji

1. Najteži prekršaji obuhvataju naročito: nasilje nad sudijama, delegatima, igračima ili gledaocima; ozbiljne fizičke obračune; rasističko, etničko, vjersko ili rodno motivisano vrijeđanje i diskriminaciju; ponašanje koje ozbiljno ugrožava bezbjednost utakmice.
2. Najteži prekršaji obuhvataju i: namještanje utakmica, korupciju, davanje ili primanje nedozvoljene nagrade, uticaj na rezultat utakmice protivpravnim radnjama, kao i kršenje anti-doping pravila u skladu sa WADA i EHF propisima.
3. Najteži prekršaji obuhvataju i: lažno predstavljanje igrača, falsifikovanje dokumentacije, nedozvoljeno nastupanje igrača bez važeće registracije, kao i grube povrede pravila EHF i IHF koje se odnose na integritet sporta.

GLAVA III

DISCIPLINSKE SANKCIJE

Član 8. — Vrste sankcija

1. Disciplinske sankcije koje se mogu izreći prema igračima, trenerima i ostalim stručnim licima su: opomena, javna opomena, suspenzija sa utakmica (od 1 do 20 utakmica), novčana kazna, i u najtežim slučajevima trajna zabrana nastupa u Ligi.
2. Disciplinske sankcije koje se mogu izreći prema klubovima su: opomena, javna opomena, novčana kazna, oduzimanje bodova (1–6), gubitak utakmice službenim rezultatom (10:0), igranje utakmice bez prisustva publike, igranje utakmice na neutralnom terenu, isključenje iz takmičenja.
3. Više sankcija može se kumulirati ako priroda prekršaja to opravdava.

Pregled sankcija prema kategorijama prekršaja:

Kategorija	Sankcije za pojedince	Sankcije za klubove
Lakši prekršaji	Opomena · javna opomena · suspenzija 1–2 utakmice · novčana kazna do 1.000	Opomena · javna opomena · novčana kazna do 3.000 €
Teži prekršaji	Suspenzija 3–6 utakmica · novčana kazna 1.000–3.000 €	Novčana kazna 3.000–10.000 € · oduzimanje 1–3 boda · utakmica bez publike
Najteži prekršaji	Suspenzija 7–20 utakmica ili trajna zabrana · novčana kazna od 3.000 € · prijava nadležnim organima	Novčana kazna od 10.000 € · oduzimanje 3–6 bodova · gubitak utakmice 10:0 · isključenje iz takmičenja

Napomena: Navedeni iznosi i raspon sankcija predstavljaju okvire u kojima se kreće diskreciono odlučivanje Disciplinske komisije. Konkretna sankcija određuje se prema okolnostima slučaja.

Član 9. — Novčane kazne

1. Novčane kazne izriču se u eurima i naplaćuju se u roku od 30 dana od dana pravosnažnosti odluke.
2. Nepravovremena uplata novčane kazne predstavlja poseban disciplinski prekršaj i može dovesti do dodatnih sankcija, uključujući suspenziju iz takmičenja do izmirenja obaveze.
3. Prihod od novčanih kazni predstavlja prihod Lige i koristi se prema odluci Upravnog odbora.

Član 10. — Suspenzija

1. Suspenzija igrača odnosi se na zabranu nastupa u određenom broju utakmica Lige. Suspenzija se izvršava redoslijedom utakmica koje slijede nakon pravosnažnosti odluke.
2. Igrač pod suspenzijom ne smije biti na klupi ekipe niti u službenoj zoni ekipe tokom utakmice.
3. U slučaju težih ili najtežih prekršaja, suspenzija može uključivati i zabranu nastupa u nacionalnoj ligi i EHF takmičenjima, u skladu sa odgovarajućim sporazumima.

Član 11. — Sankcije prema klubu

1. Klub može biti odgovoran za ponašanje svojih igrača, službenih lica i navijača — uključujući verbalno nasilje, fizičke incidente i ugrožavanje bezbjednosti.
2. U slučaju ponavljanja prekršaja iste prirode, sankcije se po pravilu pooštravaju.
3. Klub koji namjerno odbije igrati utakmicu ili napusti utakmicu bez opravdanog razloga gubi utakmicu službenim rezultatom (10:0), uz mogućnost dodatne novčane kazne i oduzimanja bodova.

GLAVA IV

DISCIPLINSKI POSTUPAK

Član 12. — Pokretanje postupka

1. Disciplinski postupak pokreće se po službenoj dužnosti, na osnovu: izvještaja sudija ili delegata, prijave Komesara za suđenje, Komesara za bezbjednost ili Komesara za takmičenje, prijave kluba ili organa Lige.
2. Disciplinska komisija ocjenjuje da li postoje osnovi za pokretanje postupka i o tome donosi formalnu odluku u roku od 7 dana od dana prijema prijave.
3. Ako postoje osnovi za pokretanje postupka, lice ili klub protiv kojeg se vodi postupak obavještava se pisanim putem, uz dostavu svih relevantnih dokaza i poziv da se izjasni.

Član 13. — Tok postupka i odbrana

1. Lice ili klub protiv kojeg se vodi postupak ima pravo da se izjasni u pisanoj ili usmenoj formi, predloži dokaze i ima zastupnika.
2. Rok za izjašnjenje je 8 dana od dana prijema obavještenja o pokretanju postupka, osim u hitnim slučajevima kada Disciplinska komisija može odrediti i kraći rok, ne kraći od 48 sati.
3. Disciplinska komisija može saslušati svjedoke, izvesti druge dokaze i, po potrebi, zatražiti dodatnu dokumentaciju od organa Lige, klubova i drugih institucija.
4. Postupak je po pravilu pisan; usmena rasprava održava se kada Disciplinska komisija ocijeni da je to potrebno.

Član 14. — Odluka u prvom stepenu

1. Disciplinska komisija donosi odluku u prvom stepenu u roku od 14 dana od dana pokretanja postupka, izuzev u složenijim slučajevima kada se rok može produžiti za još 14 dana, uz pisano obavještenje strana.
2. Odluka mora biti obrazložena i sadržati: činjenično stanje, ocjenu izvedenih dokaza, pravnu kvalifikaciju prekršaja, izrečenu sankciju, uputstvo o pravu na žalbu i rok za žalbu.
3. Odluka se dostavlja licu ili klubu protiv kojeg je vođen postupak u pisanoj formi, u roku od 3 dana od dana donošenja.

Član 15. — Žalba i drugostepeni postupak

1. Lice ili klub protiv kojeg je donijeta odluka ima pravo na žalbu Upravnom odboru Lige u roku od 8 dana od dana prijema odluke.
2. Žalba se podnosi u pisanoj formi, uz uplatu propisane takse i navođenje razloga osporavanja.
3. Upravni odbor odlučuje o žalbi u roku od 21 dan i može: odbiti žalbu i potvrditi prvostepenu odluku, usvojiti žalbu i ukinuti ili izmijeniti odluku, ili vratiti predmet Disciplinskoj komisiji na ponovno odlučivanje.
4. Odluka Upravnog odbora konačna je u okviru Lige.

Član 16. — Hitne mjere

1. U slučajevima ozbiljnog ugrožavanja integriteta takmičenja, bezbjednosti ili javnog interesa, Disciplinska komisija može izreći privremenu mjeru — privremenu suspenziju igrača ili kluba — i prije donošenja konačne odluke.
2. Privremena mjera traje do donošenja prvostepene odluke, a najduže 30 dana.
3. Privremena mjera mora biti obrazložena i može biti predmet posebne žalbe Upravnom odboru u roku od 3 dana.

GLAVA V

POSEBNE ODREDBE

Član 17. — Anti-doping

1. Sva pitanja anti-doping kontrole i sankcionisanja kršenja anti-doping pravila uređuju se u skladu sa važećim WADA, IHF i EHF anti-doping pravilima.
2. Disciplinska komisija sprovodi disciplinski postupak za kršenje anti-doping pravila u skladu sa propisima iz stava 1. ovog člana i pravilima Lige.

Član 18. — Namještanje utakmica i korupcija

1. Sve aktivnosti vezane za namještanje utakmica, davanje ili primanje mita, manipulaciju rezultatima i druge oblike korupcije u sportu predstavljaju najteže disciplinske prekršaje.
2. Liga sarađuje sa nadležnim državnim organima, EHF i IHF u sprečavanju i otkrivanju takvih radnji.
3. Lice ili klub kod kojeg postoji osnovana sumnja u kršenje pravila iz ovog člana može biti privremeno suspendovan do okončanja postupka, a po potrebi i prijavljen nadležnim državnim organima.

GLAVA VI

ZAVRŠNE ODREDBE

Član 19. — Tumačenje i stupanje na snagu

1. Tumačenje odredbi ovog Pravilnika u prvom stepenu daje Disciplinska komisija, a u drugom stepenu Upravni odbor Lige.
2. Izmjene i dopune ovog Pravilnika donosi Upravni odbor Lige, a stupaju na snagu osmog dana od dana objavljivanja, osim ako Upravni odbor ne odredi drugačije.
3. Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom usvajanja od strane Upravnog odbora Lige i primjenjuje se od sezone 2026/27.

Za Upravni odbor MRHL / WRHL

Predsjedavajući Upravnog odbora
Podgorica, maj 2026. · M.P.